

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 06-1044/5
Podgorica, 7. maj 2013. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. aprila 2013. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU NELEGALNOG POSLOVANJA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 88/09), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr RADOJE ŽUGIĆ, ministar finansija i MARINA PEROVIĆ, v.d. pomoćnika ministra.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

**ZAKON
O SPRJEČAVANJU NELEGALNOG POSLOVANJA**

I. OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Radi sprječavanja nelegalnog poslovanja preduzimaju se mjere utvrđene ovim zakonom.

Nelegalnim poslovanjem, u smislu ovog zakona, smatra se obavljanje djelatnosti bez prethodno izvršene registracije u skladu sa zakonom i/ili obavljanje drugog oblika nelegalnog poslovanja

II. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NELEGALNOG POSLOVANJA

Član 2

Zabranjeno je obavljanje djelatnosti bez prethodno izvršene registracije u skladu sa zakonom ili bez odobrenja propisanog zakonom, odnosno protivno uslovima pod kojima je to odobrenje dato.

Član 3

Svaka informacija ili podatak o poreskom obvezniku kojim raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza (u daljem tekstu: poreski organ), dostupni su javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama.

Član 4

Banka je dužna da poreskom organu za potrebe postupka utvrđivanja, naplate i kontrole poreza, na pisani zahtjev, dostavi podatke o izvršenim transferima sredstava klijenta banke u platnom prometu.

Podaci koje poreski organ pribavi, u skladu sa stavom 1 ovog člana, čine poslovnu tajnu.

Član 5

Pravno lice i preduzetnik dužni su da otvore račun kod banke na način utvrđen propisima, vode novčana sredstva na tom računu i vrše transfer sredstava preko tog računa, uključujući i plaćanje poreza, prireza i doprinosa na obračunatu bruto zaradu i naknadu zarada, kao i isplatu neto zarada i naknada zarada zaposlenima.

Član 6

Izuzetno od člana 5 ovog zakona, pravno lice i preduzetnik mogu, u toku dana, koristiti gotov novac za plaćanje roba i usluga, s tim da, na kraju radnog dana, u blagajni mogu držati gotov novac do iznosa blagajničkog maksimuma.

Blagajnički maksimum iz stava 1 ovog člana iznosi:

- za mala pravna lica i preduzetnike - do 2.000 eura;
- za srednja pravna lica - do 10.000 eura;
- za velika pravna lica - do 20.000 eura.

Visinu blagajničkog maksimuma određuju pravno lice i preduzetnik posebnim aktom, u skladu sa potrebama, a najviše do iznosa iz stava 2 ovog člana.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, blagajnički maksimum kod pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju specifične djelatnosti može se odrediti i u višem iznosu, uz prethodno odobrenje poreskog organa.

Mala, srednja i velika pravna lica, u smislu stava 2 ovog člana, smatraju se pravna lica klasifikovana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 7

Gotov novac u iznosu koji prelazi blagajnički maksimum, pravno lice i preduzetnik dužni su da uplate na svoj račun do kraja radnog dana.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, gotov novac koji prime u toku posljednjeg radnog sata banke kod koje imaju otvoren račun, pravno lice i preduzetnik dužni su da uplate na svoj račun najkasnije narednog radnog dana do 14,00 časova.

Pravno lice i preduzetnik čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate na novčanim sredstvima koja se vode na računu izvršnog dužnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje (u daljem tekstu: postupak prinudne naplate), dužni su da, od saznanja za blokadu računa, gotov novac u cjelini uplaćuju na svoj račun kod banke.

Član 8

Odredbe čl. 6 i 7 ovog zakona ne odnose se na banke, mikrokreditne finansijske institucije, poštanske operatore i priređivače igara na sreću.

Član 9

Lice koje ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate, ne smije osnovati privredno društvo ili se registrovati za obavljanje djelatnosti kao preduzetnik.

Zabrana osnivanja privrednog društva, u smislu stava 1 ovog člana, odnosi se i na zavisna društva tog privrednog društva.

Ako se odredba stava 1 ovog člana odnosi na fizičko lice, zabrana osnivanja privrednog društva ili registracije preduzetnika odnosi se i na bračnog druga, djecu (rođenu u braku ili van braka, usvojenu ili pastorčad), roditelje i braću i sestre, koji sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Odredba st. 1 i 3 ovog člana odnosi se i na preduzetnika.

Član 10

Poreski organ je dužan da u postupku registracije privrednog društva, odnosno preduzetnika provjerava ispunjenost uslova za registraciju privrednog društva, odnosno preduzetnika u smislu člana 9 ovog zakona.

Član 11

Privredno društvo i preduzetnik, čiji je račun blokiran u postupku prinudne naplate, ne smije, nakon isteka roka od 20 dana od dana blokade računa, vršiti naplatu svojih potraživanja i plaćanje svojih obaveza ugovaranjem promjene povjerilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, preuzimanje, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacijom), prenosom hartija od vrijednosti i/ili na drugi način kojim bi se izbjegavala naplata potraživanja i plaćanje obaveza preko računa, ako nije drugačije utvrđeno poreskim propisima.

Član 12

Elektronski i štampani mediji i izdavači biltena, kataloga i drugih publikacija namijenjenih isključivo reklamiranju (u daljem tekstu: medij) dužni su da, prije objavljivanja oglasa i reklama za prodaju proizvoda i pružanje usluga, od naručioca tih oglasa i reklama pribave podatke, i to:

- od pravnog lica: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu, i
- od fizičkog lica: ime i prezime, broj lične karte i prebivalište fizičkog lica.

Medij je dužan da vodi evidenciju o naručiocima oglasa i reklama iz stava 1 ovog člana i o tome kvartalno obavještava poreski organ, kao i da podatke iz evidencije, na pisani zahtjev, dostavi poreskom organu.

Član 13

Organizatori kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija dužni su da poreskom organu prijave prihode koje ostvare nerezidentna lica u vezi sa tim manifestacijama i, po tom osnovu, izvrše uplatu poreskih obaveza, u skladu sa poreskim propisima.

Član 14

Privredno društvo i preduzetnik koji se bave otkupom gotovih proizvoda, repromaterijala, poluproizvoda i sekundarnih sirovina od neregistrovanih lica dužni su da mjesečne isplate veće od 100 eura izvršene istom licu prijave poreskom organu, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Privredno društvo i preduzetnik iz stava 1 ovog člana dužni su da vode evidenciju o vrsti i otkupnoj vrijednosti proizvoda, materijala i sirovina, kao i o licima od kojih vrše otkup.

III. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 15

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše nadležni inspekcijski organi.

Član 16

Kada u postupku inspekcijskog nadzora nadležni inspektor utvrdi da su povrijeđene odredbe ovog zakona, pored mjera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, ima obavezu i ovlašćenje da naredi preduzimanje mjera, i to:

- 1) zatraži dostavljanje potrebne dokumentacije i podataka;
- 2) privremeno oduzme dokumentaciju, gotove proizvode, repromaterijal, poluproizvode i/ili sekundarne sirovine;
- 3) zabrani obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinih poslova do otklanjanja nepravilnosti;
- 4) privremeno oduzime nezakonito stečenu imovinsku korist;
- 5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično djelo ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
- 6) izda prekršajni nalog.

IV. PREKRŠAJI

Član 17

Novčanom kaznom od 10.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne otvori račun kod banke, ne vodi sredstva na tom računu i ne vrši transfer sredstava preko tog računa, uključujući i plaćanje poreza, prireza i doprinosa na obračunatu bruto zaradu i naknadu zarada, kao i isplatu neto zarada i naknada zarada zaposlenima (član 5);
- 2) na kraju radnog dana u blagajni drži gotov novac iznad visine blagajničkog maksimuma utvrđenog u skladu sa odredbama člana 6 st. 2 i 3 ovog zakona;
- 3) gotov novac, u iznosu koji prelazi visinu blagajničkog maksimuma, ne uplati na svoj račun do kraja radnog dana, odnosno gotov novac koji primi u toku poslednjeg radnog sata banke ne uplati na svoj račun najkasnije sljedećeg radnog dana do 14,00 časova (član 7 st. 1 i 2);
- 4) po saznanju za blokadu računa, gotov novac u cjelini ne uplaćuje na svoj račun (član 7 stav 3);
- 5) nakon isteka roka od mjesec dana od dana blokade njegovih računa u postupku prinudne naplate, naplatu svojih potraživanja i plaćanje svojih obaveza vrši ugovaranjem promjene povjerilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, preuzimanje, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompensacijom), prenosom hartija od vrijednosti i/ili na drugi način kojim bi se izbjegla naplata potraživanja i plaćanje obaveza preko računa, osim ako drugačije nije utvrđeno poreskim propisima (član 11);
- 6) elektronski i štampani mediji i izdavači biltena, kataloga i drugih publikacija namijenjenih isključivo reklamiranju prije objavljivanja oglasa i reklama za prodaju proizvoda i pružanje usluga postupe protivno odredbama člana 12 stav 1 ovog zakona;
- 7) ne vodi evidenciju o naručiocima oglasa i reklama iz člana 12 stav 1 ovog zakona ili o tome kvartalno ne obavještava poreski organ, odnosno ako podatke iz evidencije, na pisani zahtjev, ne dostavi poreskom organu (član 12 stav 2);
- 8) ne prijavi prihode koje ostvaruju nerezidentna lica i ne izvrši uplatu poreskih obaveza u skladu sa odredbama člana 13 ovog zakona;
- 9) poreskom organu ne prijavi, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, mjesečne isplate veće od 100 eura izvršene istom licu i ne vode propisanu evidenciju (član 14).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000 eura do 3.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 4.000 eura do 6.000 eura.

Član 18

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

- 1) kao izdavač biltena, kataloga i drugih publikacija namijenjenih isključivo reklamiranju, objavi, u štampanom ili elektronskom obliku, oglas i reklamu protivno odredbama člana 12 stav 1 ovog zakona;
- 2) ne vodi evidenciju o naručiocima oglasa i reklama ili o tome kvartalno ne obavještava poreski organ, odnosno ako podatke iz evidencije, na pisani zahtjev, ne dostavi poreskom organu (član 12 stav 2);
- 3) kao organizator, ne prijavi prihode koje ostvaruje nerezidentno lice i izvrši uplatu poreskih obaveza protivno odredbama člana 13 ovog zakona.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 6 tačka 17, član 16 i član 25 stav 1 tačka 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/11 i 28/12) i Uredba o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Službeni list CG", broj 56/12).

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5) Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II Razlozi za donošenje zakona

Negativni uticaji i posljedice sive ekonomije su izuzetno veliki u svakom društvu, pa i u Crnoj Gori, a posebno u uslovima produženog trajanja globalne ekonomske krize. Kroz kanale sive ekonomije državi izmiču značajni budžetski prihodi, što uveliko umanjuje i efikasnost ekonomske politike u cjelini na nivou države.

Vlada Crne Gore, na 15. sjednici održanoj 21.03.2013. godine, usvojila je Plan mjera za suzbijanje sive ekonomije za 2013. godinu, uključujući i mjere neophodne za jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta organa državne uprave nadležnih za kontrolu i naplatu budžetskih prihoda. U sklopu programa mjera za borbu protiv sive ekonomije je i donošenje posebnog zakona, kojim bi se utvrdile mjere za sprječavanje nelegalnog poslovanja, putem zabrane obavljanja neregistrovane djelatnosti i drugih vidova nelegalnog poslovanja.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ne postoje propisi evropskog zakonodavstva, ni potvrđene međunarodne konvencije sa kojima bi trebalo izvršiti usklađivanje ovog zakona.

IV Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Odredbom člana 1 ovog zakona definiše se pojam nelegalnog poslovanja, kojim se, u smislu ovog zakona, smatra obavljanje djelatnosti bez prethodne registracije izvršene u skladu sa zakonom i/ili obavljanje drugog oblika nelegalnog poslovanja.

Odredbama čl. 2 do 14 ovog zakona predložene su mjere za sprječavanje nelegalnog poslovanja, u smislu ovog zakona, i to:

- zabrana obavljanja djelatnosti bez prethodno izvršene registracije, u skladu sa zakonom i odobrenja predviđenog zakonom, odnosno protivno uslovima pod kojima je to odobrenje dato;

- obezbjeđivanje javnosti informacija i podataka kojima raspolaže poreski organ;
- utvrđivanje obaveze banaka da poreskom organu, na pisani zahtjev, za potrebe postupka koji taj organ vodi u okviru svoje nadležnosti, učini dostupnim podatke o izvršenim transferima sredstava klijenta banke u platnom prometu, s tim da ti podaci i dalje zadržavaju status poslovne tajne;
- obaveza pravnom licu i preduzetniku da otvore račun kod banke, vode novčana sredstva na tom računu i vrše transfer sredstava preko tog računa, uključujući i plaćanje poreza, prireza i doprinosa na obračunatu bruto zaradu i naknadu zarada, kao i isplatu neto zarada i naknada zarada zaposlenima;
- obaveza pravnog lica i preduzetnika da, na kraju radnog dana, drže gotov novac u blagajni samo do visine blagajničkog maksimuma, a u slučaju blokade računa u postupku prinudne naplate obaveza da gotov novac u cjelosti uplaćuju na račun;
- utvrđivanje visine blagajničkog maksimuma najviše do iznosa od 2.000 eura za mala pravna lica i preduzetnike, do 10.000 eura za srednja pravna lica i do 20.000 eura za velika pravna lica, uz obavezu da se gotov novac u iznosu koji prelazi visinu blagajničkog maksimuma uplati na račun pravnog lica ili preduzetnika do kraja radnog dana, a najkasnije sljedećeg radnog dana do 14,00 časova. Ovo ograničenje ne odnosi se na banke, mikrokreditne finansijske institucije, poštanske operatore i priređivače igara na sreću;
- zabrana osnivanja privrednog društva i/ili registracije za obavljanje djelatnosti preduzetnika licu koje ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate. Ova zabrana podrazumijeva i zavisna društva privrednih društava, kao i na članove zajedničkog domaćinstva fizičkog lica;
- obaveza za poreski organ da u postupku registracije privrednog društva, odnosno preduzetnika provjerava ispunjenost uslova za registraciju privrednog društva odnosno preduzetnika u smislu člana 9 ovog zakona;
- zabrana naplate potraživanja i plaćanja obaveza privrednog društva i preduzetnika ugovaranjem promjene povjerilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, preuzimanje, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacijom), prenosom hartija od vrijednosti i/ili na drugi način kojim bi se izbjegavala naplata potraživanja i plaćanje obaveza preko računa, ako drugačije nije utvrđeno poreskim propisima;
- obaveza elektronskih i štampanih medija i izdavača biltena, kataloga i drugih publikacija namijenjenih isključivo reklamiranju da, prije objavljivanja oglasa i reklama koji se odnose na prodaju proizvoda i pružanje usluga, od naručioca tih oglasa i reklama pribave podatke o identitetu (naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i ime i prezime, broj lične karte i prebivalište fizičkog lica), kao i da o tome vode odgovarajuću evidenciju;
- obaveza organizatora kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija da nadležnom poreskom organu prijave prihode koje ostvare nerezidentna lica u vezi sa tim manifestacijama i, po tom osnovu, izvrše uplatu poreskih obaveza, u skladu sa poreskim propisima;

- obaveza pravnih lica i preduzetnika koji se bave otkupom gotovih proizvoda, repromaterijala, poluproizvoda i sekundarnih sirovina od neregistrovanih lica, da mjesečne isplate jednom licu veće od 100 eura prijave nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, kao i da o tome vode odgovarajuću evidenciju.

Odredbama čl. 15 i 16 ovog zakona propisan je inspekcijski nadzor nad primjenom mjera utvrđenih ovim zakonom od strane nadležnih inspekcijskih organa. Ovim odredbama se utvrđuju i posebna, dodatna ovlašćenja nadležnih organa u postupku inspekcijskog nadzora u slučaju povrede ovog zakona (obaveza dostave potrebne dokumentacije i podataka; oduzimanje dokumentacije, gotovih proizvoda, repromaterijala, poluproizvoda i/ili sekundarnih sirovina; zabrana obavljanja djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinih poslova do otklanjanja nepravilnosti i sl.).

Odredbama čl. 17 i 18 ovog zakona regulisane su kaznene odredbe i utvrđeni prekršaji za povredu ovog zakona. Polazeći od značaja materije koja je predmet ovog zakona i mogućih teških posljedica kršenja njegovih odredbi, predložene su rigorozne kaznene mjere.

Odredbama člana 19 ovog zakona određuje se da će stupanjem na snagu ovog zakona prestati da važi član 6 tačka 17, član 16 i član 25 stav 1 tačka 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01, 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/11 i 28/12) i Uredba o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika ("Službeni list CG", broj 56/12). Na ovaj način se predlaže prestanak do sada važećih odredbi o poreskoj tajni, što je kompatibilno sa odredbama člana 3 ovog zakona, dok su pitanja koja se uređuju navedenom Uredbom sada uređena ovim zakonom.

Odredbama člana 20 ovog zakona predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, kako bi u što kraćem roku moglo otpočeti preduzimanje mjera za suzbijanje sive ekonomije.

IV Razlozi za skraćeni postupak

U cilju obezbjeđenja blagovremene primjene ovog Zakona, predlaže se da Skupština Crne Gore, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, predloženi Zakon donese po skraćenom postupku, imajući u vidu značaj mjera koje treba preduzeti za suzbijanje sive ekonomije, po društvo u cjelini i budžetske prihode, kao i potrebu da se sa preduzimanjem tih mjera otpočne u što kraćem roku.

**V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti
u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
PODGORICA

Primljeno:	24.04.2013		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
04	4288		

2013

Broj: 03/1/2-875/2

Podgorica, 22. IV 2013.

MINISTARSTVO FINANSIJA



Dopisom broj 04-4288/2 od 22. aprila 2013. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

MINISTAR
dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/13/16
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Prevention of Illegal Business	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Sektor za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marina Perović, 020/245-508 marina.perovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marina Perović, 020/245-508 marina.perovic@mif.gov.me Antoaneta Krivokapić 020/224-256 antoaneta.krivokapic@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Poreska uprava	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)		
- NPI/NPA za period	/	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum: 22.04.2013. god. 	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa MF-TU/PZ/13/16	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja MF-IU/PZ/13/16			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka		/		
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja		Proposal for the Law on Prevention of Illegal Business		
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti